



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MADUO

TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2014 MOPHATO 2 SETSWANA PUO YA GAE TEKO

MADUO: 30

NAKO: URA E LE 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti di le 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 2A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE

MOSETSANA

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 12, ntle le letlharekapeso.


Ditaelo go morutabana:

1. Buisetsa barutwana potso nngwe le nngwe ka iketlo o utlwala.
2. Buisa potso gabedi, fa barutwana ba lebeletse mo dibukeng tsa bona.
3. Ba neele nako ya go kwala dikarabo ka bo bona mo diphatlheng tse di neetsweng.
4. Fa ba feditse tswelela ka go buisa potso e e latelang.
5. Tswelela ka tsela eo go fitlha kwa potsong ya bofelo.
6. Teko e abetswe maduo a 30.
7. Nako ya go kwala teko ke metsotso e le 60.

Ditirwana tsa ikatiso

1. Sekeletsa tlhaka e e mo godimo ga lef'oko le le nepagetseng.


Se ke ...



A	B	C	D
katse.	kgomo.	kgogo.	ntšwa.

2. Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Se ke ...




katse.	
legotlo.	
ntšwa.	
kgomo.	x

Mo tekong ya gago, o tla araba dingwe tsa dipotso tse dintsi tse di tshwanang le tse o fetsang go di dira.

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

- I. Lebelela setshwantsho se se fa tlase.
- II Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.




Se ke...

- A kgopa.
- B kgomo.
- C kgogo.
- D kgosi.

- I.2 Tlhopha lefoko le le nepagetseng go tswa mo lebokosong.
- Kwala leina le le tsamaelanang le setshwantsho mo moleng.

nko.	nkgo.	nku.	ntlo.
------	-------	------	-------



E ke

1.3 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

... e na le matlapa a magolo.

- A Thipa
- B Tharo
- C Thaba
- D Thakadu

Buisa kgang mme o arabe dipotso 2-8 tse di fa tlase.

Sekolopotlana sa Shabalala se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao ya dikolopotlana tsotlhe. Basimane le basetsana ba mophato wa bobedi ba itumetse thata.

Mokatisi o dira gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi. Mokatisi a letsa phala, mme ngwana mongwe le mongwe o tshwanelwa ke go tabogela kwa godimo le kwa tlase ga maotwana, morago a tlolela mo leterasing la go ikatisa mme a be a nna mo setilong. Mokatisi a re "O dirile sentle!"

Basetsana le basimane go tswa kwa sekolopotlana sa Shabalala ba fentse kgaisano ya kgwele ya dinao kgatlhanong le dikolo tse dingwe. Go dira ka natla ga bona go ba duetse. Ba ne ba itumetse gonne ba gapile sekgele se segolo. Bana ba itumedisitswe kwa lebenkeleng la sekolo. Mokatisi o file bana dimonamone, maungo, dinotsididi le borotho ba korong.

2. Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Setlhogo se se maleba sa kgang ke ...

Moletlo wa lenyalo.	
Motshameko wa dipitse.	
Kgaisano ya kgwele ya dinao.	
Bana ba a bina.	

3. Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Ke mang yo o dirang gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi?

Basimane	
Basetšana	
Mogokgo	
Mokatisi	

4. Feleletsa polelo.

Sekolopotlana sa se ne se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao.

5. Bontsha tatelano e e nepagetseng ya ditiragalo mo kgannyeng. Nomora dipolelo ka 1-4 mo mabokosong.

Bana ba itumedisitswe kwa lebenkeleng la sekolo.	
Go dira ka natla ga bona go ba duetse.	
Sekolopotlana sa Shabalala se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao.	
Mokatisi o dirile gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi.	

6. Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.
Bana ba fentse kgaisano ya kgwele ya dinao gone ...

ba ne ba ikatisa letsatsi le letsatsi.	
mokatisi o leditse phala.	
bana ga ba a fiwa dimpho.	
ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo.	

7. Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.
Basimane le basetsana ba ne ba itumetse ka gone ...

ba ne ba tshwanetse go ikatisa letsatsi le letsatsi.	
ba gapile sekgele se segolo.	
mokatisi o ne a ba thusa.	
ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo.	

8. Araba dipotso tse di fa tlase. Kwala dikarabo mo meleng.

8.1 Ke eng se o se ratileng kgotsa o sa se ratang ka kgang e?

.....
.....

8.2 Neela lebaka la karabo ya gago.

.....
.....

9. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Ke lefoko lefe le nang le bokao bo bo tshwanang le boif'a?

- A hutsafala
- B tenega
- C itumetse
- D tshaba

10. Kwala karabo e e nepagetseng mo moleng.

Lelatodi la 'bosula' ke.....

II. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

II.1 Lesea le.....ile di jo.
















- A mo
- B ro
- C sa
- D kgw

II.2 Phenyio o.....apa ka sesepa.

- A tlh
- B lwa
- C kg
- D th

12. Lebelela keraf'o mme o arabe dipotso tse di f'a tlase.

Thekiso ya dikuku ya mophato wa 2

5					
4					
3					
2					
1					
Malatsi	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

12.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Ke letsatsi lefe le ba rekisitseng dikuku tse dintsi?
A Mosupologo
B Labobedi
C Laboraro
D Labone

12.2 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Ke letsatsi lefe le ba rekisitseng dikuku tse dinnye?
A Mosupologo
B Labobedi
C Laboraro
D Labone

12.3 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Ke mophato ofe o o neng o rekisa dikuku?
A 3
B 4
C 1
D 2

13. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng go feleletsa polelo.

Mokatisi o thusitse ...

- A lone.
- B gone.
- C rona.
- D one.

14. Kwalolola dipolelo tse di latelang.

Simolola ka mafoko a o a neetsweng.

14.1 Lebo o tshameka le ntšwa ya gagwe.

Maabane.....

14.2 Neo o buisa buka.

Kamoso.....

15. Kwalolola dipolelo.

Dirisa matshwao a puiso a le **mabedi** mo polelong e e fa tlase.

15.1 Bongi o ja nama maungo le merogo beke le beke

.....

15.2 Dirisa letshwao la puiso le le **lengwe** mo polelong e e fa tlase.

A o rata kgwele ya dinao

.....

16. Leina ke lefoko le le kayang leina la selo.


Lebela setshwantsho mme o kwale leina la sona mo moleng.

O apere



..... o montle.

17. Kwala temana e le nngwe ya dipolelo di le 5-8 ka ga setshwantsho se se f a tlase.



A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines for writing.

GOTLHE:30

